Woties

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Woties (*vad'd'a tšeeli*) is die taal wat deur die Wote van Ingermanland gepraat word. Dit is nouverwant aan Esties en behoort tot die Oosseefinse tak van die Fins-Oegriese tale. Woties word net in twee dorpies, Krakolye en Luzhitsy in die Kingisepp distrik gepraat en is op die rand van uitsterwing. In 1989 was daar slegs 62 sprekers waarvan die jongste in 1938 gebore is. Teen 2005 was daar moontlik slegs 20 sprekers oor.[1]

In 1848 was daar nog 5 148 Wote maar in die 19de eeu was die taal reeds aan die agteruitgaan ten gunste van Russies. Dié agteruitgang het onder Sowjetbewind versnel en teen die begin van die Eerste Wêreldoorlog was daar slegs 1 000 sprekers. Die Wotiese bevolking het tussen 1926 en 1959 met 90% gedaal. Sedertdien het die Wote meestal hulle etniese identiteit verberg en hulle as Russe voorgehou in 'n oorwegend Russiese omgewing.

Woties het oorspronklik verskeie dialekte gehad naamlik die Westelike, Oostelike, Kukkusi en Kreevin-dialekte, lg. 'n enklave in Letland. Kreevin het in die 19de eeu uitgesterf en die Oostelike dialek in die 1960's.

Verwysings

1. Staff writer (24 Desember 2005). "The dying fish swims in water" (http://www.economist.com/displayStory.cfm?Story_ID=5323735). *The Economist* (in Engels). pp. 73–74. Geargiveer (https://web.archive.org/web/20091003145705/http://www.economist.com:80/displayStory.cfm?Story_ID=5323735) vanaf die oorspronklike op 3 Oktober 2009.

Hierdie artikel oor 'n taal, taalgroep of taalfamilie is slegs 'n saadjie. Jy kan help deur dit uit te brei (https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Woties&action=edit).

Woties
vad'd'a tšeeli

Gepraat in:	Rusland
Gebied:	Ingermanland
Totale sprekers:	20 of minder
Taalfamilie:	Oeraals Fins-Oegries Fins-Permies Fins-Wolgaïes Fins-Samies Oosseefins **Woties**
Skrifstelsel:	Cyrilliese alfabet of aangepaste Latynse alfabet

Taalkodes

ISO 639-1:	*geen*
ISO 639-2:	`vot`
ISO 639-3:	`vot (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=vot)`



Nota: Hierdie bladsy kan IFA fonetiese simbole in Unicode bevat.

Normdata GND: 4220542-6 (https://d-nb.info/gnd/4220542-6) · NDL: 00577171 (https://id.ndl.go.jp/auth/n dlna/00577171)

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Woties&oldid=2217994"

Die bladsy is laas op 25 Junie 2020 om 22:36 bygewerk.

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.